

# **VJEŽBE IZ MIKROBIOLOGIJE**

**- S K R I P T E -**

**doc. dr IGOR PAJOVI**



**Sl. 1 Mikrobiološka laboratorijska radna mjesto (detalj)**

Bazirano na skriptama dr Jelke Tiđorović i dipl.ing. Olge Jaki

# **VJEŽBA I**

## **IZGLED MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE**

Kako se u mikrobiološkim laboratorijama obavljaju specifične analize, one moraju biti adekvatno opremljene po posebnim propozicijama.

Svaka od njih obuhvata najmanje četiri prostorije tj. laboratorije, i to:

- pripremnu laboratoriju
- laboratoriju za pranje posuća
- laboratoriju za izolaciju i gajenje mikroorganizama
- laboratoriju za mikroskopiranje i uvanje istih kultura mikroorganizama.

### **Pripremna laboratorija**

se koristi za pripremanje mikrobioloških hranljivih podloga. U njoj mora biti smješten orman sa hemikalijama, orman sa staklenim posućem (epruvete, erlenmajer boce, petrikutije, menzure, itd), postolje za preciznu vagu, vaga, aparat za destilaciju, rešo, laboratorijski sto sa keramičkim pločicama, autoklav, suvi sterilizator i dr.

### **Laboratorija za pranje posuća**

mora da ima toplu i hladnu protočnu vodu, najmanje dva lavaboa, laboratorijske stolove, posudu sa kisjelinom za pranje staklenog posuća, posudu sa destilovanom vodom za ispiranje posuća i orman za sušenje posuća.

### **Laboratorija za izolaciju i gajenje mikroorganizama**

treba da ima velike laboratorijske stolove, sterilnu komoru, centrifugu, muškalice, termostate, frižider, zamrzivač i dr.

### **Laboratorija za mikroskopiranje i uvanje istih kultura mikroorganizama**

treba da ima laboratorijske stolove, protočnu vodu, pribor i materijal za bojenje mikroorganizama, zatim frižider za uvanje istih kultura mikroorganizama i kvalitetne mikroskope od kojih bar jedan sa ugrađenim priborom za fotografisanje.

Poželjno je da u navedenim laboratorijama podovi i zidovi budu obloženi sa plastičnim otopornim na hemikalije kako bi se lako prali. Prostorije treba da budu dovoljno velike kako bi se u njih smjestili laboratorijski stolovi, aparati, ormani za hemikalije i posuća.

## VJEŽBA II

### RADNO MJESTO U MIKROBIOLOŠKOJ LABORATORIJI

Radno mjesto (Sl. 2) na kome se obavljaju mikrobiološka ispitivanja (izolovanje, zasijavanje i presijavanje mikroorganizama, pravljenje preparata, bojenje, mikroskopiranje, itd.) treba da ima:

- mikroskop,
- platinsku ezu,
- mikroskopske ploče (ravne i udubljene),
- mikroskopske pločice (ljuspice),
- pincete,
- boicu s kedrovim uljem i ksilolom,
- posudu s vazelinom,
- plamenik ili špiritusnu lampu,
- bocu za ispiranje,
- komplet boja i rastvora za rad,
- stalak za bojenje,
- filter papir,
- krpicu za brisanje instrumenata,
- olovku ili mastilo za staklo.

Zavisno od rada i potreba, svakom radnom mjestu može se dodati drugi pribor: brizgalice, pipete, kapilarne pipete, stalci, lampa za mikroskopiranje itd.



Slika 2. Radno mjesto

## **VJEŽBA III**

### **OPŠTA UPUTSTVA ZA RAD U MIKROBIOLOŠKIM LABORATORIJAMA**

Mikrobiološke laboratorije se umnogome razlikuju od drugih laboratorijskih (hemiske, biohemiske, pedološke).

Ova razlika ne ogleda se samo u izgledu, opremi i priboru nego i u pravilama ponašanja radnika u njima.

**Postavlja se pitanje:**

**ZAŠTO?**

A odgovor je:

1. **ZBOG OPASNOSTI OD KONTAMINACIJE RADNIKA I DRUGIH LICA KOJA ULAZE U LABORATORIJU PATOGENIM MIKROORGANIZMIMA**
2. **ZBOG MOGU NOSTI ŠIRENJA INFEKCIJA VANI LABORATORIJE**
3. **ZBOG KONTAMINACIJE ISTIH KULTURA MIKROORGANIZAMA SA MIKROORGANIZMIMA DRUGIH VRSTA.**

Zbog navedenog, treba poštovati sledeća pravila:

- podovi i stolovi moraju biti absolutno isti tj. dezinfikovani kako prije tako i poslije rada.
- Laboratorijski pribor i posuđe za rad moraju biti sterilni.
- Laboratorijski radnici moraju biti zaštićeni istim radnim mantilima, zaštitnim rukavicama ili dezinfekcionim sredstvima za pranje ruku.
- U laboratoriju ne smiju se unositi prehrabeni artikli, niti se smije jesti, piti i pušiti.
- Tokom rada ne smiju dodirivati lice, usta i oči.
- Iste kulture mikroorganizama, bez obzira da li su saprofitne ili patogene, moraju se uvati na određenom mjestu koje ne smije biti pristupa no ljudima koji dolaze sa strane.
- Infektivni materijal treba držati strogo odvojen u posebnim prostorijama, a pri njegovoj obradi koriste se razni instrumenti, zaštitne rukavice i hirurške maske za nos i usta.
- U mikrobiološku laboratoriju nepoželjan je pristup ljudi sa strane, a ako je taj pristup neophodan, oni moraju biti zaštićeni radnim mantilima, zaštitnim rukavicama ili dezinfekcionim sredstvima za pranje ruku.

## VJEŽBA IV

### LABORATORIJSKI PRIBOR I POSUJE

U mikrobiološkim laboratorijama koristi se specifični laboratorijski pribor, posuđe i aparati.

#### Laboratorijski pribor

U mikrobiološki pribor ubrajamo: **eze, kornet pincete, Pasterove kapilarne pipete i plamenik.**

**Eza** je instrument koji na jednom kraju ima žicu od nesagorivog metala ili od platine, koji je vršni kraj ravan, zavijen u obliku omke ili u obliku petlje (zareza) (sl. 3). Drugi kraj je drška koja je sa injena od izolacionog materijala, koji ne provodi toplotu pri sagorevanju eze na plamenu. Eza služi za prenošenje manje količine ispitivanog materijala na preparat ili pri zasijavanju hranljive podloge.




Slika 3. Eze

**Obi na pinceta** je instrument koji služi za prihvatanje i prenošenje ispitivanog materijala (sl. 4).



Slika 4. Pincete

**Kornet pinceta** (sl.5) je specijalni drža za mikroskopsku plo u, a koristi se tokom fiksiranja i bojenja preparata.



Slika 5. Kornet pinceta

**Pasterova kapilarna pipeta** izra ena je od staklene cijevi malog lumena, razvla enjem zagrijanog stakla na plameniku. Služi za *uzimanje manjih koli ina te nog materijala kod izrade preparata ili pri zasijavanju*.

**Plamenik u vidu špiritusne lampe** (sl. 6) ili **plamenik na gas** naj eš e koristimo za sagorijevanje tj. *sterilizaciju eze prije i poslije uzimanja materijala* tokom pravljenja mikroskopskih preparata ili presijavanja kultura.



Slika 6. Špiritusne lampe

### Laboratorijsko posu e

U mikrobiološkim laboratorijama upotrebljavamo raznovrsno stakleno posu e izra eno od vatrostalnog stakla, sposobnog da izdrži visoku temperaturu: **epruvete, pipete, boce, Petrijeve šolje, menzure, cilindre, lijevke, avane**.

**Epruvete** (sl. 7) su izra ene od staklenih cijevi ije je dno zaobljeno i ispu eno. Dužina i pre nik epruveta može da bude razli ita, zavisno od namjene. Epruvete koje se najviše koriste u mikrobiološkom radu su obično dužine 16-17 cm, a prenika od 16-18 mm. Epruvete za serološki rad su mnogo manje.

Epruvete se obično zatvaraju epovima (sl. 7) radi spreavanja prodiranja mikroorganizama iz vazduha u epruvete. Epovi mogu biti od vate, gumeni ili metalni.

Epruvete se upotrebljavaju za *držanje raznih vrsta podloga, slanje materijala i druge potrebe*.



Slika 7. Epruvete

**Pipete** (sl. 8) su duže cijevi na kojim se donjem kraju nalazi suženje a služe za *odmjeravanje te nosti*. Razlikujemo manje tzv. mikropipete (za mjerjenje količina manjih od 1 ml) i veće pipete (1, 5, 10, 50 i 100 ml).



Slika 8. Pipete

**Boce** (sl. 9) – postoji više vrsta boca i po obliku i po namjeni.

Najviše su u upotrebi **Erlenmajerove boce** (sl. 9a), u obliku kupe, sa ravnim dnom i kratkim griljem koji može da bude uži ili širi. Njihova zapremina se kreće od 25 ml do 5,0 litara. Služe za *pripremanje i držanje raznih hranljivih podloga*.

Pored ovih, upotrebljavaju se **loptaste (trbušaste) boce u vidu balona** (sl. 9b), sa ravnim dnom i duga kim grli em i **boca-sisaljka** (sl.9c). Imaju sli nu namjenu kao i Erlenmajerove boce.

Boce se tako e zatvaraju epovima kao i epruvete, radi obezbje enja sterilnosti podloga u njima itd.



Slika 9. Razni tipovi boca: Erlenmajerove boce (a); trbušaste boce (b); boca-sisaljka (c)

**Petrijeve šolje (kutije)** (sl. 10) su stakleni sudovi okruglog oblika sastavljeni iz dva dijela, gornjeg ve eg i donjeg manjeg pre nika, tako da se mogu poklopiti. Razli itih su dimenzijsa, a najviše se koriste one pre nika od 90 i 250 mm. Služe za *razlivanje podloge na kojoj se uzgajaju mikroorganizmi*.



Slika 10. Petrijeve šolje

**Menzure** (sl. 11) služe za *odmjeravanje te nosti*. Cilindri nog su oblika, sa masivnim dnom, koje ujedno služi i kao postolje. Menzure su graduisane u velini od 10 ml do 2 l.



Slika 11. Menzure

**Lijevci** (sl. 12) služe u procesu pripreme hranljivih podloga.



Slika 12. Lijevci

**Avani** (Sl. 13), izrađeni od porculana, služe za maceraciju materijala tj. izdvajanje soka iz biljnog tkiva.



Sl.13 Avani

## VJEŽBA V

### Laboratorijski aparati

Laboratorijski aparati koji treba da se nalaze u svakoj mikrobiološkoj laboratoriji su:

- autoklav
- Kohov lonac
- vodeno kupatilo
- suvi sterilizator
- aparat za destilaciju
- aparat za sušenje posudja
- laminator (sterilna komora)
- termostat
- hladnjak
- zamrziva
- rešo
- vaga.

**Autoklav** (sl. 14) je aparat koji služi za *sterilizaciju hranljivih podloga pomo u zagrijane vodene pare pod pritiskom*.



Slika 14. Autoklav

Izraen je od elika ili bronce s dvojnim zidovima i masivnim poklopcom, tako da se može hermetički zatvoriti. Snabdeven je manometrom za mjerjenje pritiska, termometrom za mjerjenje temperature, slavinom za paru i vodu, regulatorom pare i ventilom sigurnosti. Ventil sigurnosti se automatski otvara i ispušta paru iz autoklava im pritisak pre e određenu granicu.

**Kohov lonac** (Sl. 15a,b) je aparat za *sterilizaciju hranljivih podloga pomo u vodene pare bez pritiska*. Koristi se za podloge iji su sastojci osjetljivi na visoke temperature (šere, želi,

vitamini, mlijeko, pivo, vo ni sokovi). Kohov lonac je cilindri nog oblika s konusnim ili ispušnim poklopcem (Sl.15a) i otvorom za termometar na sredini poklopca (sl. 15b).



Slika 15. Kohov lonac (a,b)

Na dno Kohovog lonca naliva se voda, a iznad nje postavlja rešetka koja može da se skida. Na rešetku se stavlja materijal koji se sterilizuje (sl 15c).



Slika 15c. Sterilizacija materijala u Kohovom loncu

U Kohovom loncu voda se zagrijeva, a kada po neko da ključa, para prolazi kroz otvore rešetaka, neprekidno struji prema gornjem dijelu lonca i na taj način se vrši *sterilizacija i pasterizacija*.

**Vodeno kupatilo (Sl. 16)** se koristi za:

- inkubaciju mikroorganizama na višim temperaturama,
- razdvajanje sporogenih od asporogenih bakterija,
- sterilizaciju materijala osjetljivih na visoke temperature (krvni serum, vitamini i dr.) i
- sterilizaciju sredina koje sadrže sporogene mikroorganizme (npr. zemljište).

Vodena kupatila mogu biti različiti po obliku i veličini. Snabdjevena su uređajima za proticanje i oticanje vode.

Prije po etka sterilizacije, kupatilo se puni destilovanom vodom, u koju se stavljuju posude i epruvete s materijalom koji se steriliše. Potrebno je da posude i epruvete ne dodiruju dno kupatila, te se stoga stavljuju na stalkove ili na sloj vate.



Slika 16. Vodeno kupatilo

**Laminator (izolaciona, sterilna komora)** (sl. 17) je prostor u kome se pomoću UV zraka u toku 20 minuta sterliše vazduh i radna površina stola. Laminator služi za *presijavanje mikroorganizama u sterilnim uslovima*.



Slika 17. Laminator

**Termostat** (sl. 18) služi za *gajenje mikroorganizama na vješta kim hranljivim podlogama uz odre enu temperaturu.*

Termostati su najčešći metalni aparati s dvostrukim zidovima koji su obloženi materijalom slabe provodljivosti topline (azbest, linoleum, vata itd). Između zidova nalazi se destilovana voda ili vazduh, a zagrijavanje se vrši grijima koji su tako smješteni u tom prostoru. Posjeduju dvostruka vrata: metalna (spoljna) i staklena (unutrašnja).

Najvažniji dio termostata je *termoregulator*, kojim se postiže održavanje željene temperature. Temperatura termostata se podešava prema zahtjevima mikroorganizama.



Slika 18. Termostati

**Hladnjak (frizer)** je neophodni aparat za *održavanje istih kultura mikroorganizama*. Ovi aparati su snabdjeveni uređajem za hlađenje te se u njima mogu održavati stalne temperature niže od temperature prostorije u kojoj se nalaze.

**Zamrziva** se koristi za *duže uvanje uzoraka*, specijalnih hemikalija, kultura mikroorganizama, enzima i sl.

**Suvi sterilizator** (sl. 19) je aparat u kome se *steriliše stakleno posuđe* kao što su Petri kutije, epruvete i Erlenmajer boce.

Uništavanje mikroorganizama vrši se **suvim vazduhom** koji se zagrije na 180-200°C, a sterilizacija traje 2-3 sata.



Slika 19. Suvi sterilizator

**Aparat za sušenje posu** a ubrzava proces pripremanja posu a za sterilizaciju pošto se u suvi sterilizator i u autoklav unosi samo suvo posu e.

**Vage** (sl. 20) u mikrobiološkoj laborotoriji se koriste precizne vage za odmjeravanje veoma malih koli ina hemikalija koji su sastavni dio hranljivih podloga.



Slika 20. Laboratorijske vage

**Aparat za destilaciju vode** (sl. 21) je neophodan aparat u mikrobiološkoj laboratoriji jer se u pripremanju hranljivih podloga, pripremanju rastvora i ispiranju posu a koristi destilovana voda.



Slika 21. Aparat za destilaciju vode

## VJEŽBA VI

### STERILIZACIJA

#### Priprema posu a, instrumenata i materijala za sterilizaciju

**Sterilizacija** je postupak potpunog uništavanja kako vegetativnih tako i konzervacijskih oblika mikroorganizama u odre enoj sredini.

**Mikrobicidi tj. sterilizatori** su agensi koji u postupku sterilizacije izazivaju uginu e mikroorganizama. Njihova **prednost** se ogleda u tome što se nakon sterilizacije ne moraju ispirati sa obra enog materijala.

**Mikrobicidi su:**

- Visoka temperatura,
- Vodena para,
- UV i ionizuju i zraci i
- Hemijsko isparljiva jedinjenja.

U zavisnosti od **vrste mikrobicidnog agensa** koji se primjenjuje u sterilizaciji, **sterilizacije** dijelimo na:

1. fizi ke,
2. hemijske,
3. zra ne i
4. mehani ke.

#### 1. Fizi ka sterilizacija

se izvodi:

- na plamenu
- prokuvavanjem,
- uz pomo toplog vazduha,
- vodenom parom sa pritiskom i
- vodenom parom bez pritiska.

**Sterilizacija na plamenu tj. flambiranje** se koristi prilikom *sterilizacije bakterioloških petlji ili igli, skalpela, špatula, makaza, pinceta, predmetnih plo ica kao i rubova epruveta* prilikom presijavanja mikroorganizama.

**Sterilizacija prokuvanjem** se obavlja **u sterilizatoru** blagim (tihim) prokuvavanjem, kako bi se izbjeglo prskanje i izlivanje te nosti iz sterilizatora. Sterilizacija prokuvanjem po inje od momenta klju anja vode u sterilizatoru. Po završetku prokuvavanja, voda se odliva, a instrumenti se vade sterilnom pincetom. Na ovaj na in se sterilišu **špricevi** (rasklopljeni), **metalni instrumenti** (makaze, skalpeli, pincete), **gumene rukavice i zapuša** i i neki drugi predmeti.


**Suva sterilizacija tj. sterilizacija toplim vazduhom** se izvodi **u sušnicama tj. suvim sterilzatorima** na temperaturi od 180°C u trajanju od 2 sata. Ovom vrstom sterilizacije se *steriliše* uglavnom *stakleno posu e* (epruvete, pipete, špatule, Petri šolje) kao i drugi materijal koji može da izdrži tako visoke temperature.

Po završetku sterilizacije **sušnica** se isklju uje, ali se njena vrata ne otvaraju dok se potpuno ne ohladi, jer bi hladan vazduh, koji bi ušao u sušnicu, mogao da dovede do pucanja zagrijanog posu a.

#### Priprema posu a za suvu sterilizaciju

Stakleno posu e (epruvete, pipete, špatule i Petri kutije) prije sterilizacije mora biti **dobro oprano i osušeno**, a potom i **adekvatno pripremljeno** i to na slede i na in:

- **Epruvete** se zatvore pripremljenim epovima od vate, a potom se 15 – 20 komada epruveta zavija u hartiju.
- **Pipete** se uvijaju u hartiju (koja je izrezana na trake širine 4 – 5 cm, dužine 50 – 70 cm) i to od donjeg ka gornjem dijlu pipete, postepenim okretanjem hartije oko pipete. Pri završetku umotavanja otvor pipete se zatvara tamponom od vate. Na hartiji se obavezno upisuje zapremina pipete, a potom se 10 – 15 uvijenih pipeta umota ponovo u hartiju.
- **Špatule** se kao i pipete najprije posebno, a potom zbirno (2-5 komada) uvijaju u hartiju.
- **Petri šolje** se uvijaju u hartiju (1-5 komada) na na in kako je predstavljeno na slici 22.



Slika 22. Umotavanje Petri šolje u papir (D. uki , L. Mandi , 2003)

**Sterilizacija vodenom parom pod pritiskom** se izvodi **u autoklavu** na temperaturi od 120°C uz pritisak vodene pare od 1,2-1,4 Atm u trajanju od 20 minuta.

Ovom vrstom sterilizacije *sterilišu se uglavnom hranljive podloge*, a mogu i drugi materijali. U slu aju potrebe uništavanja nekih **patogenih mikroorganizama**, vrijeme sterilizacije se produžava, ili se **pove ava pritisak** na 2,0 Atm a samim tim i temperatura na 133°C.

Dužina sterilizacije vodenom parom pod pritiskom zavisi od:

- hemijskog sastava materijala za sterilisanje,
- vrste mikroorganizama koji se nalaze u njemu i
- zapremine posu a u kojem se vrši sterilizacija.

Za po etak sterilizacije uzima se trenutak kada strelica manometra pokaže zadati pritisak. Taj pritisak se održava preko regulacije zagrijavanja. Po završetku vremena sterilizacije zagrijavanje se prekida. Potrebno je da se pritisak u autoklavu izjedna i sa atmosferskim. Zatim se otvara slavina za izlazak pare. Tek poslije pada pritiska na nulu i izlaska pare polako se otvara poklopac autoklava.

**Autoklavom mogu rukovati samo lica koja su prošla specijalnu obuku.**

**Sterilizacija vodenom parom bez pritiska** se izvodi u vidu:

- a. tindalizacije (frakciona tj. isprekidana sterilizacija)
- b. pasterizacije (nepotpuna sterilizacija)

**a. Tindalizacija (frakciona tj. isprekidana sterilizacija)**

**Tindalizacija** je postupak postepenog uništavanja kako vegetativnih tako i sporogenih oblika mikroorganizama i to po principu **pasterizacije u više navrata**. Izvodi su u **Kohovom loncu** ili **vodenom kupatilu**. Postupak tindalizacije uveo je **Tindal za sterilizaciju hranljivih podloga koje sadrže ve e koli ine hranljivih materija osjetljivih na visoke temperature (še eri, vitamini, hormoni)**.

Tindalizacija se izvodi na slede i na in:

- u **vodenom kupatilu** materijal se izlaže temperaturi od 56-58°C u trajanju 1-2 sata u toku **tri dana**.
- tokom trodnevnog procesa, podloge se svakodnevno nakon vodenog kupatila stavljuju u termostat na inkubaciju. Ovo zbog eventualno prisutnih spora u podlozi. Ukoliko ih ima, one e u termostatu pod uticajem odgovaraju e temperature klijati i pre i u vegetativni oblik. Ti vegetativni oblici bi e uništeni pri sljede em izlaganju materijala temperaturi od 56 – 58°C.

**b. Pasterizacija (nepotpuna sterilizacija)**

**Pasterizacija** je postupak uništavanja samo vegetativnih oblika mikroorganizama. Izvodi se u **Kohovom loncu** ili **vodenom kupatilu** na temperaturi od 70-75°C u trajanju od 30 minuta ili na temperaturi 86-90°C u trajanju od 15 minuta.

Pasterizacija se primjenjuje za pasterizaciju **mlijeka, piva, vo nih sokova** kao itd.

## 2. Hemijska sterilizacija tj. dezinfekcija

**Hemijska dezinfekcija** predstavlja uništavanje patogenih mikroorganizama, koji se nalaze u objektima ili na odre enim površinama, **pomo u hemijskih agenasa** tj. dezinfekcionih sredstava.

*Dezinfekcija se vrši u onim slu ajevima kada se ne može primjeniti sterilizacija parom ili drugim fizi kim metodama. Na primjer, kada se radi o velikim prostorima, površinama i raznim ure ajima.*

Ona se vrši pomo u hemijskih jedinjenja koja na mikroorganizme mogu djelovati:

- **mikrobicidno** tj. ubita no ili
- **mikrobistati** no tj. zaustavljaju i njihov rast.

**Efekat djelovanja hemijskih jedinjenja** na mikroorganizme **zavisi od**:

- **vrste hemijskog jedinjenja,**
- **koncentracije hemijskog sredstva,**
- **vremena djelovanja,**
- **temperature,**
- **reakcije sredine i**
- **vrste samih mikroorganizama.**

Za sterilizaciju laboratorijskog posu a koriste se:

- **razne kiseline** (naj eš e 2-5% HCl i H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>),
- **baze** (KOH, NaOH, LiOH, NH<sub>4</sub>OH),
- **alkoholi** (naj eš e 70% etil alkohol);
- **jedinjenja lizola i krezola** (3-5% rastvor),
- **formalin** (5%),
- **hlor,**
- **jod**, itd.

Naj eš e se primjenjuju **alkohol, hlor, jod** i njihovi proizvodi.

Ukoliko se koriste **alkoholi**, neophodno je znati slede e: za dezinfekciju se koriste samo **etilni** i **izopropilni alkoholi**. **Njihova dezinfekcionalna svojstva** su približno jednaka i **pove avaju se upravo proporcionalno koncentraciji od 50 do 70%**. Pri ve im koncentracijama baktericidno dejstvo alkohola se naglo snižava. **Apsolutni etilalkohol je praktički no lišen ubita nog dejstva na elije bakterija.**

Prilikom izvo enja sterilizacije veoma je važno voditi ra una da se odaberu hemijska jedinjenja koja e **efikasno uništavati mikroorganizme, a ne e škoditi zdravljju ovjeka.**

Jedno od takvih hemijskih jedinjenja je **Peral-S** (Persir etna kiselina) koji djeluje **baktericidno** (uništava bakterije i to kako asporogene, tako i njihove spore), **fungicidno** (uništava gljive) pa i **viricidno** (uništava virus). Njegova efektivnost zavisi od njegove koncentracije, vremena djelovanja i vrste mikroorganizama. Na njega ne postoji rezistencija bakterija te se može neprekidno koristiti.

### **3. Zra na sterilizacija**

se izvodi:

- a) UV zracima
- b) ionizuju im zracima, zvu nim i ultrazvu nim talasima

Zra na sterilizacija se koristi za *sterilizaciju prostora* i odre enih površina.

#### **a. Sterilizacija UV zracima**

Naj eš e se koristi ultravioletna svjetlost talasne dužine 265 nm koju emituju ultravioletne lampe tzv. mikrobicidne lampe (sl. 23).



Slika 23. UV lampa

U svakoj mikrobiološkoj laboratoriji, u cilju sterilizacije njenog prostora, neophodno je na tavanici i zidovima držati ultravioletne lampe koje se uklju uju 2-3 sata prije po etka rada. U cilju izvo enja mikrobiološkog rada u sterilnim uslovima, njihovo prisustvo je neophodno i u:

- asepti nim komorama tj. malim prostorijama kao i u
- laminarnim tj. izolacionim komorama

UV zraci su štetni za ljude (iritiraju o i itd.).

#### **b. Sterilizacija ionizuju im zracima i zvu nim i ultrazvu nim talasima**

**Ionizuju i zraci** (x-zraci, , , ), **zvu ni i ultrazvu ni talasi** se koriste za *sterilizaciju ljekova, vakcina i drugog medicinskog materijala*.

#### **4. Mehani ka sterilizacija tj. sterilizacija filtracijom**

se izvodi pomo u **filtera** i primjenjuje se kod **hranljivih podloga** sa visokim sadržajem materija osjetljivih na visoku temperaturu (še eri, vitamini, hormoni i dr.).

Danas se koriste razli ite **vrste filtera**:

- porcelanski,
- stakleni,
- od dijatomejske zemlje,
- azbestni,
- ultrafiltrii,
- poliporni i miliporni filtri.

**Porcelanski filtri** se prave od **porcelana**. Poznati su kao **Chamberlan-ovi** filtri. Razli ite su poroznosti, imaju fine pore tako da zadržavaju bakterije i spore gljiva.

**Stakleni filtri** se prave od stakla otpornog na visoke temperature. Filtracija je u njima brza i sigurna. Nakon završene sterilizacije, filteri se iste i to na slede i na in: prvo se kroz filter propušta voda, potom koncentrovana  $H_2SO_4$  sa malo NaCl, a zatim opet destilovana voda, nakon ega se filter steriliše u autoklavu na  $200^{\circ}C$  45 minuta.

**Filteri od dijatomejske (infuzorijske) zemlje** poznati su kao Berkefeld-ove svije e i Mandeler-ove svije e, i služe za *grubu filtraciju*. Po završetku sterilizacije i ovi filteri podležu iš enju: prvo se stavljuju u suvi sterilizator na  $180^{\circ}C$  2 sata, potom se ispiraju koncentrovanom  $H_2SO_4$ , pa vodom i na kraju ponovo sterilišu u suvom sterilizatoru. Usljed ovako složenog iš enja filtera esto dolazi do njihovog pucanja.

**Azbestni filtri** se prave od azbesta (Zejc-ovi), imaju razli itu poroznost i uglavnom su za **jednokratnu upotrebu**.

**Ultrafiltrii** su filtri koji imaju jako sitne pore tako da zadržavaju i najsitnije viruse.

**Poliporni i miliporni filtri** su sastavljeni od **celuloznih estara** iji je hemijski sastav **poslovna tajna**. Proizvode se sa razli itim stepenom poroznosti. Sa njima je jednostavno rukovati, jer se stave u odgovaraju e ležište u aparat za filtraciju a potom priklju e na vakuum pumpu.

**Ultrafiltrii, poliporni** kao i **miliporni** se proizvode uglavnom za **jednokratnu upotrebu**.

## VJEŽBA VII

### GAJENJE MIKROORGANIZAMA

#### Hranjive podloge

Mikroorganizmi se me usobno veoma razlikuju u potrebama za hranljivim materijama i uslovima spoljne sredine. Da bi se mogli **gajiti u vješta kim uslovima**, potrebno im je stvoriti sli ne uslove kao i u prirodnoj sredini iz koje se vrši njihova izolacija. To se postiže pripremanjem **hranljivih podloga** koje se podvrgavaju odgovaraju im **ekološkim uslovima** (prisustvu ili odsustvu kiseonika i svjetlosti kao i optimalnoj temperaturi).

**Hranljive podloge predstavljaju vrste, polu vrste ili te ne sredine odre enog hemijskog sastava vlage i kiselosti koje služe za izolaciju, gajenje i determinaciju mikroorganizama.**

Sve podloge dijelimo na prirodne i **vješta ke**.

#### Prirodne podloge

se prave od biljnog materijala djelimi no poznatog sastava (kupus, šargarepa, paradajz, pasulj, krompir) ili od materija životinjskog porijekla (mljeko, krv, žu ...).

#### Vješta ke podloge

imaju poznat hemijski sastav i za njihovo spremanje koriste se razna neorganska i organska jedinjenja.

Najvažnije *osobine* hranljivih podloga su:

- **sastav,**
- **vlažnost,**
- **pH reakcija i**
- **sterilnost.**

**Sastav podloga** je u direktnoj vezi sa **hranljivim elementima** u organskom ili neorganskom obliku koji su neophodni za rast odre ene vrste mikroorganizama.

Pod hranljivim elementima podrazumijevamo:

*Makroelemente* (C, H, O, P, K, N, S, Mg, Ca, i Fe),

*Mikroelemente* (Na, Cl, Zn, Mn, Co, Cu, Mo, i B),

*Ultra mikroelemente* (Titan, Vandium) i

*Vitamine* (vitamine B kompleksa i K vitamin).

Hranljivi elementi se podlogama dodaju kroz razna organska ili neorganska jedinjenja, a neki i pojedina no što zavisi od recepture hranljive podloge.

Receptura hranljive podloge je u direktnoj vezi sa vrstom mikroorganizma koji želimo uzgajati tj. sa njegovom ishranom i zahtjevima prema odre enim hranljivim elementima.

**Vlažnost podloge** zavisi od vrste mikroorganizma koju želimo uzgajati u vješta kim uslovima. Ovo zbog toga što se mikroorganizmi me usobno razlikuju u zahtjevima prema vodi: jedni vole suvlje, a drugi vlažnije sredine za svoj razvoj. Zbog toga se u mikrobiologiji koriste **vrste, polu vrste i te ne** hranljive podloge.

Naj eš e koriš ena materija koja podlozi daje vrstinu je **agar**. Agar je supstanca koja se dobija iz crvenih algi (sl. 24).

Dakle, vlažnost podloge se odre uje koli inom agaru i direktno zavisi od potrebe mikroorganizama za vodom tj. od vrste mikroorganizma.



Slika 24. Agar

**pH reakcija podloge** zavisi od hranljivih sastojaka podloge, a u zavisnosti od vrste mikroorganizma korigujemo je pomo u baza (naj eš e KOH) ili kisjelina (naj eš e HCl).

**Sterilnost podloga** postiže se sterilizacijom podloga pri emu se iste osloba aju eventualnog prisustva mikroorganizama. Postupak sterilizacije zavisi od hemijskog sastava podloge. Osim toga što podloga mora biti sterilna, **sterilno** mora biti i **stakleno posu** e u kome se mikroorganizmi gaje, potom **vazduh u komori** za presijavanje kao i **radna površina i pribor** koji koristimo (eze, pincete, skalpeli).

Dakle, da ponovimo:

- **Eze, pincete i skalpeli** se sterilišu **na plamenu** (flambiranje) tako što se prije i poslije upotrebe drže na plamenu do usijanja kako bi se uništili svi mikroorganizmi.
- **Stakleno posu** e se prije sterilizacije dobro opere, osuši i steriliše na temperaturi od 180°C u **suvim sterilizatorima** u trajanju od 2 sata.
- **Vazduh** u prostorijama se steriliše pomo u **UV lampi**. (Sl. 23).
- **Radne površine** se sterilišu tako što se **prebrišu** rastvorima alkohola, kisjelina (2-5% HCl ili H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), deterdžentima i sl.

## Pripremanje vješta kih hranljivih podloga

Prilikom pripremanja vešta kih hranljivih podloga, prvo se potrebni sastojci rastvore u odre enoj koli ini destilovane vode, a potom se dodaje ili ne dodaje odre ena koli ina agar u zavisnosti od toga da li pripremamo te nu, vrstu ili polute nu podlogu.

Primjer:


- Za uzgoj **gljiva** naj eš e se koristi **krompir dekstrozni agar** koji se priprema na sljede i na in: prokuva se 100 g sitno isjeckanog krompira u 500 ml vode nakon ega se dobijena te nost profiltrira i dopuni vodom do 1,0 lit. Potom se doda 17,0 g agara, 20,0 g dekstroze (glukoze) i podesi pH na 6,5 – 6,8.
- Za uzgoj **bakterija** naj eš e se koristi **mesopeptonski agar (MPA)** koji se priprema tako što se u 1,0 l vode doda 3,0 g mesnog ekstrakta, 10,0 g peptona, 5,0 g NaCl, 2,5 g K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> i 16,0 g agara nakon ega se pH vrijednost podesi na 7,0.

Pripremljene podlove se u Erlenmajerovim posudama ili epruvetama sterilišu u autoklavu (od 115-126° C u trajanju od 15 do 30 minuta), nakon ega se u izolacionoj komori uz prisustvo plamenika razlivaju u Petrijeve šolje.

Postupak razливanja sterilne podlove u Petrijeve šolje je prikazan na slici.



Podlove u epruvetama se nakon autoklaviranja postavljaju u kosi položaj a potom ostave da se ohlade (kosi agar).



Sl: Kosi agar

## Zasijavanje te nih i vrstih hranljivih podloga

**Zasijavanje** je postupak izdvajanja mikroorganizama iz prirodnih staništa (zemljišta, vazduha, vode, prehrambenih proizvoda...) na odgovaraju u hranljivu podlogu.

Zasijavanje se vrši u specijalnoj sterilnoj komori – laminatoru ili u dijelu mikrobiološke laboratorijske u kojoj je prostor sterilisan UV lampom i to na te nih i vrstih hranljivim podlogama.

### Postupak zasijavanja te nih hranljivih podloga

zavisi od toga da li se materijal koji želimo zasijati nalazi u *vrstom* ili *te nom* stanju.

Ako je u *vrstom* stanju, njegov fragment u te nu hranljivu podlogu unosimo pomo u sterilne pincete ili bakteriološke petlje.

Ako je u *te nom* stanju, to inimo pomo u sterilne bakteriološke petlje ili sterilne pipete i to tako što uzimamo malu koli inu te nog materijala i prenosimo ga u te nu podlogu.

I u jednom i u drugom slu aju, zasijanu te nu hranljivu podlogu treba dobro promu kati kako bi se ispitivani materijal ravnomerno rasporedio u njoj.

### Postupak zasijavanja vrstih hranljivih podloga

može se izvoditi **direktno** ili **metodom razre enja**.

**Direktno zasijavanje** se vrši tako što se ispitivani materijal (zrnca zemljišta, fragmenti tkiva, komadi i hrane) pomo u sterilne pincete direktno prenosi na površinu razlivene i ohla ene hranljive podloge.


Zasijavanje **metodom razre enja** vrši se tako što se ispitivani materijal prvo razrijedi u sterilnoj vodi ili u fiziološkom rastvoru pri emu se dobija suspenzija.

Odre ena koli ina suspenzije se:

- Sterilnom pipetom *unosi u otopljenu vrstu hranljivu podlogu* ili




- Sterilnom pipetom *sipa u praznu, sterilnu Petrijevu kutiju* preko koje se naknadno razlije otopljena vrsta hranljiva podloga ili



- Sterilnom pipetom, u vidu kapi *nanosi na vrstu hranljivu podlogu* nakon ega se sterilnim štapi em *razmaže po cijeloj površini hranljive podloge*.


U prva dva slu aja, otopljena podloga se nakon zasijavanja promu ka, a potom ostavi da se stegne.

Na in zasijavanja vrstih hranljivih podloga zavisi i od posude u kojoj se podloga nalazi. Ako se podloga nalazi u **epruvetama** zasijavanje može biti **dubinsko** i **površinsko**. **Dubinsko** zasijavanje se vrši tako što se sterilnom bakteriološkom **iglom** zahvati ispitivani materijal i ubodom igle duboko unese u podlogu.




**Površinsko** zasijavanje se izvodi na **kosom** i **ravnom** agaru.


Na **kosom** agaru se izvodi tako što se sterilnom bakteriološkom **petljom** zahvata ispitivani materijal i unosi u epruvetu po površini agara u vidu vijugavih (cik-cak) linija.



Na **ravnom** agaru (agar razliven u Petri kutije) površina se zasijava kao i na kosom agaru s tom razlikom što se materijal prenosi različitim pokretima bakteriološke petlje.



Sve zasejane podloge se unose u termostat.



## **IZDVAJANJE ISTIH KULTURA MIKROORGANIZAMA**

Pod istom kulturom se podrazumijeva potomstvo mikroorganizama nastalo razmnožavanjem jedne elije.

Potomstvo jedne elije **ini tzv. koloniju.**

U prirodnim uslovima veoma esto su mikroorganizmi pomiješani. U takvim uslovima se mikroorganizmi ne mogu proučavati, već ih je potrebno izolovati u istoj kulturi. Zato izdvajanje istih kultura mikroorganizama predstavlja osnovu mikrobiološkog rada.

### **Metode za izdvajanje istih kultura**

Najpoznatije metode koje se koriste za izdvajanje istih kultura mikroorganizama su: **metoda razređivanja, metoda iscrpljivanja, metoda nakupljanja, metoda korištenja selektivnih podloga itd.** U praktičnom radu najčešće se primjenjuju:


#### **Izdvajanje iste kulture metodom razređivanja**

Postupak se sastoji u tome što se materijal iz koga se želi izdvajati ista kultura razrijeti u fiziološkom rastvoru ili hranjljivom bujonom, a zatim se odredena količina prenese u praznu petrijevu posudu. Preko toga se razlije rastopljena i na  $45^{\circ}\text{C}$  ohlađena vrsta podloga. Zatim se sadržaj izmiješa, ostavi da se stegne, a zatim inkubira na odgovarajućoj temperaturi. Nakon 1-3 dana na površini podloge pojaviće se vidljive zajednice-kolonije mikroorganizama. Predpostavlja se da su izrasle kolonije iste. Ezom se zahvata dio kolonije i zasije kosa površina agara. Kada se kultura razvije, mikroskopski se provjeri njena identiteta u preparatu, ako je kultura ista, ujednačena su oblika i veličina.

#### **Održavanje istih kultura mikroorganizama**

Iste kulture za svakodnevnu upotrebu održavaju se na tehnici vrstima hranjljivim podlogama, na tamnom mjestu na temperaturi od  $4\text{-}6^{\circ}\text{C}$ . Međutim, na ovaj način hranjljiva podloga se mijenja, koriste se mikroorganizmi, suši se i mikroorganizmi mogu uginuti. Zato se moraju često presijavati.

Presijavanje je postupak prenošenja mikroorganizama sa jedne podloge na drugu radi održavanja vitalnosti kulture.



Slika: Presijavanje mikroorganizama sa vrste na vrstu hranljivu podlogu  
(Jarak, ūri , 2004.)

Presijavanje se vrši sterilnim priborom i u sterilnim uslovima (laminatorima). Najve i broj vrsta se presijava svake druge do svake etvrte nedjelje. Manje osjetljive vrste (sporogene bakterije) se presijavaju svakih 4-6 mjeseci, a osjetljive vrste (bakterije mlje ne kiseline) svakih 7-15 dana.

Za ovakav na in uvanja kultura treba dosta vremena i sredstava. Zato se primjenjuju drugi postupci za uvanje mikroorganizama u obliku trajnih kultura (preko godinu dana). Naj eš i na ini trajnog uvanja su:

- u epruvetama pod slojem parafinskog ulja,
- u hermeti ki zatvorenim sudovima (otvor epruvete sa zapuša em zaliva se parafinom),
- uvanje pomo u liofilizacije (odstranjanje vode iz mikroorganizama) itd.

**uvanje kultura u liofilizovanom stanju** se dosta primjenjuje.

Liofilizacija se izvodi u posebni aparatu-**liofilizatorima**, tako što se kultura u te nom stanju naglo smrzne na  $-78^{\circ}\text{C}$  i pod negativnim pritiskom (u vakuumu) suši. Voda se odstranjuje prelaskom leda direktno u paru, pri emu te na faza izostaje. Liofilizirane kulture se uvanjuju u zalivenim staklenim ampulama više godina.

## VJEŽBA VIII

### MIKROBIOLOŠKI (MIKROSKOPSKI) PREPARATI

**Vrste mikroskopskih preparata su:**

- nativni preparati
- vise a kap
- otisni preparati
- fiksirano bojeni preparati.

#### **Priprema mikroskopskih preparata**


**Nativni preparati** (preparati u živom stanju) koriste se za posmatranje pokretljivosti, oblika i boje mikroorganizama.

Pripremaju se na sledeći način:


1. Na istu predmetnu plošnicu stavi se kap vodovodne vode ili destilovane vode.
2. Pomoću čepe se sa vrste podloge skine malo izrasle kulture i unese u kap vode.
3. Pomoću pokrovnog stakalca (ljuspice), kap se pažljivo prekrije vode i ranjena da se u preparatu ne zadrži vazduh, jer on ometa mikroskopska posmatranja.
4. Pošto je vena mikroorganizama neobojena, ponekad se u preparat dodaje razblažen rastvor fuksina ili metilenskog plavila pri čemu se elije oboje i lakše uočava.
5. Preparat se zatim posmatra na mikroskopu objektivima suvog sistema.

#### **Preparat viseće kapi**

Za ovu vrstu preparata potrebne su specijalne **predmetne plošnice sa udubljenjem**



na kojima se preparat pravi na sledeći način:



1. Oko udubljenja nanosi se **vazelin** u obliku kvadrata veličine pokrovnog stakalca.
2. Kap kulture iz tečne podloge se stavi na pokrovno stakalce koje se zatim okreće tako da kap bude sa donje strane.
3. Stakalce se namjesti iznad udubljenja na predmetnoj pločici pri čemu kap visi u udubljenju a stakalce se zalijepi na vazelin.
4. Tako se dobija zatvorena komorica u kojoj je sprijećeno sušenje preparata.
5. Preparat se posmatra pod mikroskopom kao običan nativni preparat.

*Ova vrsta preparata se najčešće koristi za posmatranje klijanja i pokretljivosti mikroorganizama.*

**Otisni preparat** se pravi na sledeći način:

1. Na izraslu koloniju ispitivanog mikroorganizma lagano se pritisne pokrovno stakalce ili ljepljiva prozirna traka.
2. Pažljivo se podigne, tako da na njemu ostanu zalijepljene elije mikroorganizama kao u prirodnom stanju.
3. Stakalce se stavi na predmetnu pločicu i posmatra pod mikroskopom kao i drugi nativni preparat.

**Fiksirano bojeni preparati** su:

1. fiksirani preparati jednostavnog ili prostog bojenja
2. fiksirani preparati složenog bojenja

Za fiksirano bojene preparate potreban je sledeći pribor: predmetne (mikroskopske) pločice, pokrovna stakalca (ljuspice), plamenik, kornet pinceta, flašice sa bojama.



Ovi preparati služe za izučavanje gradje, oblike i veličine mikroorganizama.

## 1. Fiksirani preparati jednostavnog ili prostog bojenja

se koriste za *izu avanje morfologije i strukture mikroorganizama*. Pripremaju se samo sa jednom mikrobiološkom bojom (metilensko plavo, kristal violet...) i to na sledeći način:

- a) Na istu predmetnu ploču stavi se kap suspenzije mikroorganizama ili kap sterilne ili vodovodne vode u koju se uneše malo kulture mikroorganizama.
- b) Kap se razmaže pomoću eze na površini od oko  $1\text{ cm}^2$ , osuši na vazduhu i fiksira, kako bi se mikroorganizmi pričvrstili za ploču.
- c) Fiksiranje se vrši prevlačenjem osušenog preparata nekoliko puta iznad plamena (vidi sliku).
- d) Razmaz se prelije fiksatorom koji se posle nekoliko minuta odlije a preparat se osuši na vazduhu.
- e) Fiksirani preparat se zatim boji bistrom rastvorom boje. Dužina bojenja zavisi od metodike, vrste i koncentracije boje.
- f) Boja se poslije isteka vremena odlije, preparat se ispere vodom, a
- g) zaostala voda na preparatu se upije filter papirom.

**Posmatranje preparata se vrši preko kapljice ulja imerzionim objektivom uz maksimalno osvjetljenje.**


## 2. Fiksirani preparati složenog bojenja

primjenjuju se sa više mikrobioloških boja i reagenasa.

Ovi preparati se koriste za posmatranje pojedinih djelova elije (jedra, kapsule, spore, flagele...).


**Od složenih bojenja najčešće se koristi bojenje po Kristijanu Gramu** pri čemu je postupak sledeći:

- Razmaz, sušenje i fiksiranje preparata radi se kao i kod prostog bojenja (a-d).
- Nakon fiksiranja na razmaz se nanosi rastvor **gencijane violet boje** u trajanju od **2 minuta**. (e)
- Boja se zatim ispere sa vodom a na razmaz se nanesi rastvor **lugola** u trajanju od **1 minuta**. (f)
- Lugol se ispere sa vodom a na razmaz se stavi kap **96% alkohola** u trajanju od **30 sekundi**. (g)
- Alkohol se ispere vodom a na razmaz se stavi kap baznog **fuksina** u trajanju od **30 sekundi** (h1) ili kap **šafranina** u trajanju od **20 sekundi** (h2).
- Nakon toga preparat se ispere sa vodom, osuši se filter papirom **i posmatra se preko kapljice ulja sa imerzionim objektivom**.




Slika: Farbanje po Gramu sa fuksinom Slika: Farbanje po Gramu sa šafraninom


Dakle, farbanje po Gramu se može predstaviti i na sledeći način:



Interesantno je znati da se u procesu bojenja po Gramu, kod  $\text{Gr}^+$  i  $\text{Gr}^-$  bakterija dešavaju sledeće promjene:



Bakterije koje imaju **deblji sloj mureina** u celiskom zidu oboje se **ljubi asto** (Gram pozitivne, sl. 25) a one sa **manjim udjelom mureina** oboje se **crveno** (Gram negativne, sl. 26).



Sl. 25. Bojenje po Gramu *Staphylococcus aureus* - gram pozitivne koke  
Sl. 26. Bojenje po Gramu *E. coli*, - Gram negativni štapi i


## VJEŽBA IX

### MIKROSKOP

je optički instrument koji, zahvaljujući sistemu svjetla za uvećanje, u mikrobiološkim laboratorijama omogućava posmatranje i izučavanje mikroorganizama. Mikroskop je osnovno sredstvo za rad u mikrobiološkoj laboratoriji.

U cilju izučavanja mikroorganizama, u mikrobiološkim laboratorijama se koriste različiti mikroskopi: svjetlosni, fazno-kontrastni, fluorescentni, mikroskop sa tamnim vidnim poljem i elektronski mikroskop. Njihova uveličanja su različita i kreću se od nekoliko stotina (svjetlosni mikroskop) pa do nekoliko desetina hiljada puta (elektronski mikroskop).

**Svetlosni mikroskop** se najčešće koristi u mikrobiološkim laboratorijama, radi određivanja morfoloških karakteristika mikroorganizama u cilju njihove determinacije.



Svetlosni mikroskop se sastoji iz mehaničkih i optičkih djelova.

**Mehanički djelovi** su:

- postolje
- stav (stativ ili ručica)
- stočić sa mehanizmom za pomjeranje preparata
- tubus
- obrtnica, (rotor, revolver)
- mikrometarski zavrtanj i
- makrometarski zavrtanj.

Iako svaki od ovih djelova ima posebnu funkciju, njihova osnovna uloga je nošenje optičkih djelova mikroskopa.

**Postolje** je različitog oblika. Izgrađeno od teškog materijala i omogućava stabilan položaj mikroskopa. U postolje je ugrađen sistem za osvjetljenje.

**Stav ili ručica** služi za pomjeranje mikroskopa sa jednog na drugo mjesto ili za mijenjanje položaja mikroskopa u cjelini (ako posjeduje pokretni zgrob) ili ima funkciju nosa u tubusu.

**Sto i sa ure ajem za pomjeranje mikroskopskog preparata** je metalni dio mikroskopa koji može biti različitog oblika i koji na sredini ima otvor za propuštanje svjetlosti. *Služi za dovođenje preparata u adekvatan položaj.*

**Tubus** je cijev u koju su u gornjem dijelu ugrađeni okulari, a u donjem dijelu obrtnica za koju su pri vrhu eni objektivi.

**Obrtnica, rotor ili revolver** je mehanički dio mikroskopa izgrađen od dva metalna koncentrična dijela od kojih je gornji pri vrhu za tubus, dok je donji, koji je pokretan, povezan sa objektivima. *Pokretni dio služi za dovođenje odgovarajućeg objektiva u optičku osu.*

**Makrometarski (veliki) i mikrometarski (mali) zavrtnji** služe za podizanje i spuštanje tubusa. Velikim zavrtnjem se grubo podiže ili spušta tubus i pronalazi slika, a sa malim vrši izoštrevanje slike.

**Optički djelovi mikroskopa** su:

- sistem za osvjetljenje
- objektivi
- okulari.

**Sistem za osvjetljenje** smješten je ispod stola i a mikroskopa. Ugrađen je u postolje mikroskopa, a sastoji se iz **ogledala, kondenzatora, dijafragme i sijalice**.

- **Ogledalo** služi za usmjeravanje svjetlosnih zraka od svjetlosnog izvora prema objektu posmatranja.
- **Kondenzator** je sastavljen iz više slojeva i ima ulogu da „kondenzuje“ prenik svjetlosnog snopa i da na taj način bolje osvijeti predmet koji se posmatra.
- **Dijafragma** je smješteno između ogledala i kondenzatora i ima ulogu regulisanja jakosti svjetlosti.
- **Sijalica** je izvor svjetlosti.

**Objektivi** su smješteni na donjem dijelu tubusa u ležištima na obrtnici i predstavljaju sistem slijepljenih slojeva. Okretanjem obrtnice određuje se položaj koji omogućava prodiranje svjetlosti iz izvora kroz kondenzator, objektiv i tubus do okulara.

*Služe za uveličavanje posmatranog objekta* tako da na jednom mikroskopu imamo više objektiva. Na svakom objektivu postoji oznaka koja predstavlja model njegovog uveličanja.


U odnosu na **način korištenja** postoje **suvi i imerzionalni objektivi**.

- **Suvi objektivi** imaju već frontalno slojivo i manju sposobnost uveličanja jer se između slojeva i preparata nalazi vazduh u okviru koga se rasipa svjetlost koja dolazi iz sistema za osvjetljenje. Ovi objektivi se koriste za posmatranje krupnijih mikroorganizama.
- **Imerzionalni objektivi** imaju malo frontalno slojivo i veću sposobnost uveličanja jer se u cilju smanjenja gubitka svjetlosti koja dolazi na preparat stavlja kap tečnosti (vode, kedrovog ulja ili sandalovog ulja...) pri čemu svetlosni zrak prolazi pod istim uglom kroz staklo, ulje i objektiv.

**Okular** je smješten u gornjem dijelu tubusa. Obično je izgrađen iz dva slojeva: gornjeg i donjeg.

Sposobnost uveličanja nazvana je na samom okularu sa arapskim brojevima.

Da ponovimo: osnovni sastavni delovi svetlosnog mikroskopa su:




1. Soiva okularia	Soiva fokusiraju sliku od objektiva do oka
2. Makrometarski zavrtanj	Za podešavanje manjih uveanja
3. Mikrometarski zavrtanj	Za velika uveanja
4. Objektiv malog uveanja	Za posmatranje krupnih uzorke
5. Objektiv velikog uvelanja	Za detaljno posmatranje pri uveanju do 1000 puta
6. Mikroskopski preparat	
7. Stalak	Sadrži drže preparata
8. Kondenzator svjetlosti	Prikuplja i usmjerava svjetlost na preparat
9. Iris (dijafragma)	Podešava količinu svjetlosti koja osvetljava preparat
10. Izvor svjetlosti	Sijalica

## VJEŽBA X

### TEHNIKA MIKROSKOPIRANJA

se izvodi na sledeći način:

1. Uključi se sistem za osvjetljenje.
2. Dijafragma na kondenzatoru se otvori.
3. Kondenzator se podigne.
4. Objektiv se namjesti na najmanje uvećanje.
5. Pomoćno u makrometarskog zavrtnja sto i se podigne.
6. Mikroskopski preparat, (na predmetno staklo (sl. a) stavljaju se kap vode ili ulja (sl. b) nakon čega se kap (sl. c) prekriva ljuspicom (pažljivo da ne dođe do stvaranja mješuri a vazduha) (sl. d), a potom se stavi iznad otvora na sto i (sl. e).



Slika : Postupak pravljenja mikroskopskog preparata (a,b,c, d) i postavljanje preparata na sto i mikroskopa

7. Polaganim spuštanjem sto i pomoćno u makrometarskog zavrtnja pronađe se vidno polje tj. slika posmatranog objekta (slika)



Slika: Spuštanje sto i u cilju nalaženja vidnog polja

8. Okretanjem mikrometarskog zavrtnja se izoštrava slika.
9. U slučaju potrebe uveličanja slike, okreće se objektiv sa većim uvećanjem.
10. Nakon završenog mikroskopiranja optičke djelove (objektiv, okular) treba očistiti sa ksilolom a ostale djelove sa maramicom.

**UPOZORENJE:** ako se procesu mikroskopiranja podvrgavaju preparati sa imerzionim uljem, onda se koristi imerzionalni objektiv koji je označen crnom linijom na obodu.